

Na osnovu člana 161. stav 1. tačka 3. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastva ("Službene novine Federacije BiH", broj 64/09), federalni ministar energije, ruderstva i industrije, u saradnji sa Federalnim ministarstvom okoliša i turizma i Federalnim ministarstvom prostornog uređenja, donosi

## PRAVILNIK

### O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA SISTEME ZA ODVOĐENJE DIMA I TOPLOTE NASTALIH U POŽARU

#### I. OPĆE ODREDBE

##### Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se tehnički normativi za sisteme za odvođenje, prirodnim putem, dima i toplove nastalih u požaru, koji se postavljaju na krovove zatvorenih prizemnih objekata i na krovove posljednjeg sprata u objektima sa više spratova, u kojima je strop ujedno i krov. Odredbe ovog pravilnika se ne primjenjuju na: stepeništa, objekte koji se štite uređajima za gašenje požara inertnim gasovima, skladišta sa visokim regalima i skladišta materijala koji se skladišti iznad najveće visine skladištenja prema tabeli br. 4, i dimnjake i ventalacione uređaje, koji se koriste za postizanje određenih mikroklimatskih uslova u radnim prostorijama.

##### Član 2.

Izrazi u ovom pravilniku, imaju sljedeća značenja:

- 1) **debljina bezdimne zone** je srednja konstrukcionala visina objekta umanjena za računsku debljinu dimne zone;
- 2) **dimni podsektor** je dio prostora koji zahvataju spojni i drugi građevinski elementi ispod krova, koji se spuštaju više od 25% proračunske debljine dimne zone i ograničavaju širenje dima i toplove;
- 3) **dimni sektor** je prostor ispod stropa ili krova što ga tvore zavjesa koje služe za sprječavanje širenja dima i toplove;
- 4) **efektivna površina otvora na uređajima za odvođenje dima i toplove** je površina koja se, kad su ti uređaji otvoreni, može aerodinamički izračunati i odrediti;
- 5) **efektivna površina otvora na sistemu za odvođenje dima i toplove** je zbir svih efektivnih površina pojedinačnih uređaja za odvođenje dima i toplove;
- 6) **proračunska debljina dimne zone** je debljina dima prema tabeli br. 5;
- 7) **sistem za odvođenje dima i toplove** su svi uređaji koji namjenski služe za to da, u slučaju požara, od određenog trenutka počinju da odvode dim i toplost u određenom obimu;
- 8) **srednja konstrukcionala visina** je rastojanje od gornjeg nivoa poda do sredine između najniže i najviše tačke stropa ili krovne konstrukcije;
- 9) **uređaji za odvođenje dima i toplove** su otvori čiji se poklopci otvaraju automatski, ručno ili kombinovano, a namijenjeni su za odvođenje dima i toplove prirodnim putem;
- 10) **zavjesa za dim i toplost** je element od negorivog materijala koji vertikalno dijeli prostor od donje strane krova prema dole do određene visine iznad poda i onemogućava širenje dima i toplove.

## II. TEHNIČKI NORMATIVI ZA SISTEME ZA ODVOĐENJE, PRIRODNI PUTEM, DIMA I TOPLOTE NASTALIH U POŽARU, KOJI SE POSTAVLJAJU NA KROVOVE ZATVORENIH PRIZEMNIH OBJEKATA I NA KROVOVE POSLJEDNJEG SPRATA U OBJEKTIMA SA VIŠE SPRATOVA, U KOJIMA JE STROP UJEDNO I KROV

##### Član 3.

Uređaji za odvođenje dima i toplove postavljaju se tako da onemoguće prelazak vatre sa jednog objekta na drugi.

Najmanja udaljenost uređaja za odvođenje dima i toplove od zida otpornog na požar do 3 sata iznosi 5 m, od zida otpornog na požar preko 3 sata iznosi 7 m, a od fasadnog zida iznosi 1/8 srednje konstrukcione visine objekta.

Razmak uređaja za odvođenje dima i toplove međusobno i udaljenost tog uređaja od fasadnog zida ne smije biti veći od 20 m.

Uređaji za odvođenje dima i toplove u odnosu na objekte na krov moraju biti postavljeni tako da vjetar ne ometa njihov rad.

##### Član 4.

Otvori uređaja za odvođenje dima i toplove postavljaju se pretežno prema smjeru puhanja vjetra, ali tako da obezbeđuju nesmetano odvođenje dima i toplove bez obzira na smjer puhanja vjetra.

##### Član 5.

Ako je nagib krova do  $12^\circ$ , postavlja se najmanje jedan uređaj za odvođenje dima i toplove na svakih  $200 \text{ m}^2$  površine poda, na visini iznad srednje konstrukcione visine krovā.

Ako je nagib krova od  $13^\circ$  do  $30^\circ$  postavlja se najmanje jedan uređaj za odvođenje dima i toplove na svakih  $400 \text{ m}^2$  površine poda, što je moguće više prema gornjoj konstrukcionalnoj visini krova, pri čemu ravan površine otvora mora biti u vodoravnom položaju.

Ako krovna konstrukcija tvori dimne podsektore, na svaki podsektor postavlja se najmanje jedan uređaj za odvođenje dima i toplove.

Uređaji za odvođenje dima i toplove ugrađuju se u testerašte ("šed-krovove") tako da vjetar ne ometa njihov rad.

##### Član 6.

Dužina stranice ili prečnik otvora uređaja za odvođenje dima i toplove ne smije biti veći od 2,50 m.

##### Član 7.

Ako se sistem za odvođenje dima i toplove aktivira i pomoću uređaja za ručno pokretanje, takvo aktiviranje mora se izvoditi sa bezbjednog mjesto.

Na uređaju za ručno pokretanje sistema za odvođenje dima i toplove mora se vidljivo naznačiti za koji dimni sektor je namijenjen i da li je aktiviran ili nije.

Uređaj za ručno pokretanje sistema za odvođenje dima i toplove mora biti zaštićen tako da se ne može nehotice aktivirati.

##### Član 8.

Pri grupnom aktiviranju sistema za odvođenje dima i toplove, istovremeno se otvaraju samo uređaji za odvođenje dima i toplove iz jednog dimnog sektora.

Pri automatskom grupnom aktiviranju sistema za odvođenje dima i toplove predviđa se na svakih  $400 \text{ m}^2$  najmanje jedan dimni ili dva termička detektora, osim na mjestima sa visokim požarnim opterećenjem ili sa materijama (tvarima) koje pospješuju požar, na koje se postavlja dodatni detektor.

Detektori moraju biti postavljeni tako da su izloženi požarnim veličinama.

**Član 9.**

U prostorijama koje se štite šprinkler-uređajima za gašenje požara, uređaji za odvođenje dima i topote smiju se otvarati samo poslije aktiviranja šprinkler-uređaja.

Pri aktiviranju sistema za odvođenje dima i topote pomoću termičkih detektoru požara, nazivna temperatura termičkog detektoru požara za aktiviranje tog sistema mora biti najmanje za  $18^{\circ}\text{C}$  veća od nazivne temperature za aktiviranje šprinkler-uređaja.

**Član 10.**

U dimnim sektorima opremljenim šprinkler-uređajima i drenčer-uređajima, detektori požara za sisteće za odvođenje dima i topote moraju se zaštiti od neposrednog prskanja vodom.

**Član 11.**

Dimni sektori ne smiju biti veći od  $1600\text{ m}^2$ , a dužina sektora ne smije iznositi više od  $60\text{ m}$ .

**Član 12.**

Uređaji za odvođenje dima i topote moraju biti konstruisani i održavani tako da funkcionišu bez obzira na opterećenje uslijed vjetra, snijega ili leda.

**Član 13.**

Uređaji za odvođenje dima i topote moraju raditi i ako nastane prekid u snabdijevanju energijom.

Aktiviran uređaj za odvođenje dima i topote mora ostati otvoren i ako se ošteti instalacija za snabdijevanje energijom.

**Član 14.**

Instalacije za napajanje i aktiviranje uređaja za odvođenje dima i topote moraju se rasporediti tako da što manje budu izložene vatri i da izdrže povećanu temperaturu dok se uređaj ne otvorit.

**Član 15.**

Oko uređaja za odvođenje dima i topote mora biti ugrađen takav materijal koji u pogledu širenja plamena po površini ima najmanje iste karakteristike kao i materijal od kog je napravljen krovni pokrivač.

**Član 16.**

Zavjese za dim i topotu moraju biti stabilne, čvrste i nepropusne za dim i topotu i ako temperatura okoline za  $30\text{ minuta}$  poraste od  $298^{\circ}\text{ K} \pm 5^{\circ}\text{ K}$  ( $25^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ ) na  $773^{\circ}\text{ K}$  ( $500^{\circ}\text{C}$ ).

**Član 17.**

Zavjese za dim i topotu moraju činiti nepropusni spoj sa stropom ili krovnim pokrivačem. Viseći stropovi ne smiju sprečavati funkcionisanje zavjese za dim i topotu i ne smiju omjerati odvođenje dima i topote.

Zavjesa za dim i topotu srušta se u prostor najmanje toliko koliko iznosi (proračunska) visina dimne zone.

**Član 18.**

Prostorija koja je opremljena sistemom za odvođenje dima i topote mora imati otvore za dovođenje svježeg zraka čiji se poklopici, u slučaju požara, moraju što prije otvoriti.

**Član 19.**

Geometrijska površina presjeka otvora za dovođenje svježeg zraka mora biti najmanje dva puta veća od geometrijske površine otvora sistema za odvođenje dima i topote iz sektora sa najvećom efektivnom površinom otvora.

**Član 20.**

Prozori i vrata ispod jedne polovine srednje konstrukcione visine objekta, koji se u slučaju požara mogu otvoriti i sa vanjske strane, smatraju se otvorima za dovođenje svježeg zraka.

Svaka zastakljena površina koja se nalazi u donjem dijelu konstrukcione visine objekta i na kojoj se staklo može razbiti smatra se otvorum za dovođenje svježeg zraka.

**Član 21.**

Efektivna površina otvora na uređajima za odvođenje dima i topote ne smije se zbog deformisanja uređaja prilikom požara smanjiti toliko da se dovede u pitanje njena osnovna namjena.

**Član 22.**

Ukupna efektivna površina otvora sistema za odvođenje dima i topote za različite uslove, prema veličini prostorije, vrsti proizvodnje ili materijala koji se skladišti, računa se prema obrascima iz čl. 23, 24. i 25. ovog pravilnika i tabelama br. 1 do br. 5.

Tabele br. 1. do br. 5. iz stava 1. ovoga člana odštampane su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni dio.

**Član 23.**

Za prostorije čija površina poda je veća od  $1600\text{ m}^2$ , ukupna efektivna površina otvora na sistemu za odvođenje dima i topote izračunava se prema sljedećem obrascu:

$$\text{Avs} = p \times F_p$$

gdje je:

Avs - ukupna efektivna površina otvora sistema za odvođenje dima i topote, u  $\text{m}^2$ ;

p - tabelarne veličine efektivne površine otvora referentnih grupa zavisno od srednje konstrukcione visine prostorije i proračunske debljine dimne zone (date u tabeli br. 5), u %;

$F_p$  - površina poda prostorije za koju se izračunava efektivna površina za odvođenje dima i topote, u  $\text{m}^2$ .

**Član 24.**

Za prostorije čija je površina poda veća od  $800$  do  $1600\text{ m}^2$ , ukupna efektivna površina otvora na sistemu za odvođenje dima i topote izračunava se prema sljedećem obrascu:

$$\text{Avs} = px1600$$

gdje označke Avs i p imaju isto značenje kao u članu 23. ovog pravilnika.

**Član 25.**

Za prostorije čija je površina poda do  $800\text{ m}^2$ , ukupna efektivna površina otvora sistema za odvođenje dima i topote izračunava se prema sljedećem obrascu:

$$\text{Avs} = p \times F_p \times 1600/800$$

gdje označke Avs, p i  $F_p$  imaju isto značenje kao u članu 23. ovog pravilnika.

**Član 26.**

Na mjestu na kojem je opasnost od požara povećana uslijed visokog požarnog optetećenja ili zapaljivih materija, a takav slučaj nije posebno obuhvaćen tabelom br. 1 ili tabelom br. 2, efektivna površina sistema za odvođenje dima i topote iznosi najmanje 6% površine poda takvog mesta.

**Član 27.**

Kod višenamjenskih prostorija sa više različitih kategorija opasnosti od požara, efektivna površina otvora na sistemu za odvođenje dima i topote izračunava se za svaki pojedini dimni sektor.

Ako zbog tehnološkog procesa u višenamjenskoj prostoriji nije moguća podjela na dimne sektore, za izračunavanje se uzima najveća kategorija opasnosti od požara te se dobijena efektivna površina otvora sistema za odvođenje dima i topote prema tabeli br. 5 povećava se za 30% za krovove sa nagibom do  $12^{\circ}$ , a za 50% za krovove sa nagibom većim od  $12^{\circ}$  do  $30^{\circ}$ .

Pri određivanju tabelarne vrijednosti iz stava 2. ovog člana uzima se najmanja računska debljina dimne zone prema tabeli br. 5.

**Član 28.**

Za prostorije, odnosno dimni sektor sa promjenljivom kategorijom opasnosti od požara, za izračunavanje efektivne površine otvora sistema za odvođenje dima i topote uzima se kategorija najveće opasnosti od požara.

**Član 29.**

U prostorijama srednje konstrukcione visine do 6 m najmanja debljina bezdimne zone iznosi 3 m, a u prostorijama srednje konstrukcione visine više od 6 m - najmanje polovinu srednje konstrukcione visine prostorije.

U prostorijama do 6 m računska visina dimne zone iznosi najmanje 25% srednje konstrukcione visine, a u prostorijama srednje konstrukcione visine višom od 6 m - najmanje 2 m.

**Član 30.**

Sistem za odvođenje đima i toplove mora imati tehničko uputstvo koje mora sadržavati tehničke i druge podatke značajne za ispravno montiranje, puštanje u rad i upotrebu i za otklanjanje smetnji kvarova, upozorenje na opasnost pri upotrebi i uputstvo za otklanjanje tih opasnosti, kao i uputstvo za rukovanje tim sistemom i održavanje tog sistema.

**III. NADZOR****Član 31.**

Upravni nadzor nad provođenjem ovog Pravilnika vrši Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije.

**IV. ZAVRŠNE ODREDBE****Član 32.**

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljuvanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 07-02-1818/11

25. januara 2012. godine

Mostar

Ministar  
**Erdal Trhulj, s. r.**